


NAA KOKWANAHLOKO KE ENG?




#UnityinAction




Kokwanahloko ke sephedi se se nnyanenyane seo se ka se bonwego ka mahlo, seo se lego gona gohlegohle seo se swanelwago ke go tsenela disele tša go phela gore se phele. Disele tše di fetoga bodulo bja kokwanahloko yeo e golelago ka gare ga tšona. Morago e phatlalalela diseleng tše dingwe tša mmele.


Dikokwanahloko di šireletšwa ke 'diomfolopo' tšeo di di dikaneditšego. Di tsenela disele ka go gomarela diphorotheini tša bokantle bja sele. Ge e gomaretše ka tsela yeo e kgona go tsena ka gare ga sele. Ge kokwanahloko e se na go tsena ka gare ga sele e tšwela pele go tswala.




Kokwanahloko e tsena ka gare ga sele




Diteng tša sele di thoma go ebola letlalo la phorotheine la ka ntle la kokwanahloko




Nucleic acid yeo e lego bogareng bja kokwanahloko e a tšwa.



Nucleic acid e tsena ka gare ga tshepetšo ya sele ya tšweletšo ya dikhemikhale.



Sele e "hlokomologa" dinyakwa tša yona tša dikhemikhale gomme ya thoma go tšweletša dikokwanahloko tše mphša.



Ka dinako tše dingwe sele e a hwa kgabagareng ye. Dikokwanahloko tše ntši tše mphša di a lokollwa go ya go swaetša disele tše dingwe.

Naa Coronavirus e phatlalala bjang?



- Ka go gohlola goba go thimola gomme marothi a gona a manyane a phatlalala moyeng.



- Ka go swarana. Ge motho yo a nago le kokwanahloko diatleng tša gagwe a ka kgoma lefelo goba selo se se rilego, gomme motho yo mongwe a tla a kgoma lefelo goba selo seo a ka fetelwa ke kokwanahloko ge a ka kgoma sefahlego sa gagwe, mahlo, nko goba molomo.



- Ka go fetolelana mare.



- Ka gore e gomarele mafelong goba dilong tša go fapafapana moo e kago phela nako ye teletšana.



Go batamelana kudu (ka dimetara tša ka tlase ga 1,5) le motho yo a šetšego a tshwaeditšwe wa go gohlola goba go thimola a phatlalatša marothi moyeng..

Ke batho bafe bao ba lego kotsing ye kgolo?

Batho ba mengwaga ye 60 goba go feta le ba go ba le malwetši a a go swana le:

- **HIV,**
- **TB,**
- **Bolwetši bja Pelo goba bja mafahla ba kotsing ye kgolo ya gore ba ka lwala kudu ge ba ka fetelwa ke COVID-19.**